



Ministarstvo  
finansija



Br: 05-02-053/26-17077/2

Podgorica, 08.05.2026.godine

**Za: MINISTARSTVO ODBRANE, Jovana Tomaševića 29, Podgorica  
gospodinu, Draganu Krapoviću, ministru**

**Predmet:** Mišljenje na Predlog sporazuma o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i  
Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Kancelarije za odbrambenu saradnju

**Veza:** Vaš akt br. 05021-810/26-4437/4 od 07.05.2026. godine

Poštovani gospodine Krapoviću,

Povodom *Predloga sporazuma o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Kancelarije za odbrambenu saradnju*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

### MIŠLJENJE

Uvidom u tekst dostavljenog Predloga utvrđeno je, da bi se potpisivanjem Sporazuma unaprijedila obuka i dodatno izgradila sposobnost Vojske Crne Gore, kao i da bi se ispunili ciljevi prepoznati u Strategijskom pregledu odbrane, Dugoročnom planu razvoja odbrane i NATO ciljevima sposobnosti.

U Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, navedeno je da za implementaciju predmetnog Sporazuma nije potrebno izdvajanje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore, te da je u pitanju donacija od strane SAD. Takođe, navedeno je da implementacijom predmetnog Sporazuma ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze, kao i da nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijska obaveza.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta i uticaja na poslovni ambijent, nema primjedbi na Predlog sporazuma o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Kancelarije za odbrambenu saradnju.

S poštovanjem,



**MINISTAR**

Ann Novica Vuković



Crna Gora  
Ministarstvo odbrane



Ambasada Sjedinjenih Američkih Država  
Kancelarija za odbrambenu saradnju  
Podgorica, Crna Gora

**SPORAZUM O DONACIJI**  
između  
**Ministarstva odbrane Crne Gore**  
i  
**Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori**  
**Kancelarije za odbrambenu saradnju**

**MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE**, koje zastupa potpukovnik Radovan Kostić, vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za logistiku

**AMBASADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U CRNOJ GORI, Kancelarije za odbrambenu saradnju u Podgorici**, koju zastupa kapetan fregate Džozef Balard, šef kancelarije za odbrambenu saradnju

(u daljem tekstu: "Potpisnice")

sa ciljem unapređenja bilateralne saradnje iz oblasti obuke i izgradnje kapaciteta kopnenih snaga Vojske Crne Gore

**Dogovorili su se o sljedećem:**

**Član 1**

Ovaj sporazum o donaciji propisuje način primopredaje opreme iz oblasti odbrane, sredstava i servisa koja će služiti za izgradnju funkcionalnih sposobnosti stranih snaga bezbjednosti, u skladu sa odredbama Kodeksa SAD, naslov 10, odjeljak 333. U skladu sa Memorandumom ovog Sporazuma, procijenjena vrijednost ovog 333 predmeta (oznaka predmeta **PB-B-VSO, PB-B-VSP, PB-D-QMN**) iznosi **4,482,614 \$**.

Ministarstvo rata Sjedinjenih Američkih Država, preko svog ovlašćenog predstavnika, prenosi prava, vlasništvo i obaveze za sredstva i servise iz oblasti odbrane, koji su navedeni u priloženom memorandumu, na Ministarstvo odbrane Vlade Crne Gore (u daljem tekstu „Vlada primalac“), a u skladu sa relevantnim sporazumima.

Ministarstvo odbrane Vlade primaoca, koje zastupa potpukovnik Radovan Kostić, vršilac dužnosti direktora Direktorata za logistiku, ovim prihvata od predstavnika Ministarstva rata Sjedinjenih Američkih Država sredstva i servise iz oblasti odbrane, koji su navedeni u priloženom memorandumu.

Nakon prijema, Ministarstvo odbrane Vlade primaoca, će imati pravo da koristi sredstava i servise iz oblasti odbrane, u skladu sa ostalim relevantnim sporazumima i razmijenjenim notama broj 16/2007, od 04.05.2007. godine i dodatnom diplomatskom notom broj 146-17, od 16.05.2017. godine, na osnovu kojih je Vlada primaoca prihvatila obaveze u vezi

upotrebe, raspolaganja i bezbjednosti sredstava i servisa iz oblasti odbrane, navedenih u priloženom memorandumu.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak, štetu ili oštećenja bilo koje vrste prilikom upotrebe ili za potpuni gubitak odbrambenih sredstava i usluga navedenih u Memorandumu.

## Član 2

Ministarstvo odbrane Crne Gore će, u cilju sprovođenja odredbi iz Člana 1 ovog sporazuma, izvršiti:

- a) Oslobođanje troškova carine – Cjelokupna oprema, koja je predmet donacije, biće oslobođena plaćanja uvoznih troškova, carina i poreza (PDV) budući da Vlada Sjedinjenih Država ne prihvata odgovornost za plaćanje carina, uvoznih poreza i sličnih dažbina, priznajući načelo da suvjerene vlade ne nameću takve troškove i zahtjeve suvjerenim državama partnerima.
- b) Prijem opreme – Ministarstvo odbrane Crne Gore će organizovati preuzimanje navedenih sredstava po dolasku u luku iskrcaja. Postupak uvoznog carinjenja, u ime Ministarstva odbrane, vršiće preduzeće, ovlašćeno od strane Ministarstva odbrane Crne Gore, u skladu sa postupkom javne nabavke male vrijednosti. Oprema navedena u Memorandumu (u prilogu), biće trajno ustupljena Vojsci Crne Gore.

## Član 3

Sve primjedbe u vezi vjerodostojnosti i funkcionalne ispravnosti donacije, koja je predmet ovog sporazuma, kao i svi sporovi koji bi mogli nastati tokom njegove implementacije, rješavaće se konsultacijama i neposrednim pregovorima između Potpisnica.

## Član 4

Ovaj sporazum neće uticati na bilo koji drugi sporazum potpisan između Potpisnica.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisa obje Potpisinice.

Ovaj dokument je potpisan u Podgorici u četiri originalna primjerka na engleskom jeziku.

### PRIMALAC

Za Ministarstvo odbrane  
Crne Gore

Vršilac dužnosti,  
generalnog direktora  
Direktorata za logistiku  
ppk Radovan Kostić

### DONATOR

Za Ambasadu Sjedinjenih  
Američkih Država u Crnoj  
Gori, Kancelarija za  
odbrambenu saradnju

Šef Kancelarije za  
odbrambenu saradnju  
kfr Džozef T. Balard  
Američka mornarica

## MEMORANDUM

Predmet: Primopredaja opreme iz oblasti odbrane (Kodeks SAD, naslov 10, odjeljak 333) Ministarstvu odbrane Crne Gore (predmeti PB-B-VSO, PB-B-VSP i PB-D-QMN)

1. Vlada Sjedinjenih Američkih Država, preko Kancelarije za odbrambenu saradnju, ovim predaje dolje navedenu opremu Ministarstvu odbrane Crne Gore. Ovlašćenje za ovaj prenos je u skladu sa Kodeksom SAD, naslov 10, odjeljak 407.
2. U nastavku je spisak opreme koja se predaje Vojsci Crne Gore. Ukupna procijenjena vrijednost donirane opreme je 4,482,614 \$.

### Predmet PB-B-VSO – Procijenjena vrijednost 1,165,836 \$

Opis stavke	Količina	Procijenjena vrijednost po komadu (USD)	Ukupna procijenjena vrijednost (USD)
IZLID 200P	5	\$6,946	\$3,4730
STEINER M830r BINOCULAR	6	\$1,012	\$6,072
Džepni laserski daljinomjer	40	\$17,325	\$693,000
IZLID 200P	37	\$6,946	\$257,002
STEINER M830r dvogled	36	\$1,012	\$36,432
Rezervni djelovi	1	-	\$138,600

### Predmet PB-B-VSP – Procijenjena vrijednost 2,054,038 \$

Opis stavke	Količina	Procijenjena vrijednost po komadu (USD)	Ukupna procijenjena vrijednost (USD)
AN/PRC-117G Radio. COMSEC ACCT#860700	5	\$51,790	\$258,949
AN/PRC-160 Radio COMSEC ACCT#860700	5	\$33,867	\$169,338
AN/PRC-163(V)1. COMSEC ACCT #860700	7	\$24,724	\$173,070
Taktički čitač ključa. COMSEC ACCT #860700	1	\$4,346	\$4,346
Prenosna navigacija (GPS)	7	\$1,100	\$7,701
Napredni odbrambeni GPS prijemnik (DAGR) 3. 7 sa SAASM. COMSEC ACCT #860700	6	\$6,134	\$36,806
Oprema za vezu	komplet	-	\$66,166
ADP oprema, softver, zalihe i oprema za podršku	1	\$74	\$74
Oprema za napajanje	1	\$40,671	\$40,671
AN/PVS-31 uređaj za noćni vid	6	\$10,331	\$61,987

Oprema za podršku	komplet	-	\$36,411
VS-17 obilježivač	21	\$36	\$763
Zaštitne naočare	42	\$78	\$3,269
Generalne zalihe	komplet	-	\$4,899
Dvosmjerni radio	6	\$455	\$2,728
Baterije i punjači	1	\$43,946	\$43,946
Oprema za vezu	komplet	-	\$176,207
Oprema za podršku	6	\$152	\$910
Generalne mješovite zalihe	komplet	-	\$611,748
Prenosna navigacija (GPS)	8	\$1,099	\$8,795

**Predmet PB-B-QMN – Procijenjena vrijednost 1,262,740 \$**

Opis stavke	Količina	Procijenjena vrijednost po komadu (USD)	Ukupna procijenjena vrijednost (USD)
Kit za taktičku mrežu ROVER 2i (TNR2i)	7	\$47,325	\$311,275
Komponente za podršku za taktičku mrežu ROVER 2i (TNR2i)	komplet	-	\$104,671
Komponente za podršku za VBS4	komplet	-	\$151,934
Virtual Battlespace 4 (VBS4) softver	komplet	-	\$123,00
Tactical Assault Kit (TAK) softver	komplet	-	\$400,000
Kit RG-LV-AVS OCIE za Parts and Repairs Ordering System (PROS)	komplet	-	\$31,859

3. Navedena oprema biće ustupljena Vojsci Crne Gore na osnovu Sporazuma o donaciji koji su potpisali Ministarstvo odbrane Crne Gore i Ambasada SAD. Predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva odbrane u zemlji, čuvaće kopije ovog dokumenta o prenosu vlasništva i odgovornosti.

Džozef T. Balard  
kapetan fregate, Američka mornarica  
Šef kancelarije za odbrambenu saradnju  
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori



Montenegro  
Ministry of Defense



Embassy of the United States of America  
U.S. Military Group  
Podgorica, Montenegro

**AGREEMENT ON DONATION**  
between the  
**Ministry of Defense of Montenegro**  
and  
**US Embassy, Montenegro**  
**U.S. Military Group**

**MINISTRY OF DEFENSE OF MONTENEGRO**, represented by LTC Radovan Kostić, Acting General Director of Directorate for Logistics

and

**U.S. Embassy, Montenegro, Military Group in Podgorica**, represented by Commander Joseph Ballard, Chief of U.S. Military Group

**(hereinafter jointly referred to as: "Participants")**

desiring to promote their bilateral cooperation in training and building the land forces capacity of the Armed Forces of Montenegro

**Have agreed as follows:**

**Article 1**

This Agreement on donation stipulates the transfer of defense equipment, articles and services that are being furnished to build the capacity of foreign security forces per the functional capabilities listed in 10 USC Section 333. The estimated value of these 333 cases **(PB-B-VSO, PB-B-VSP, PB-D-QMN) TOTAL \$4,482,614 USD** in accordance with the Memorandum to this Agreement.

The United States Department of War, through its duly authorized representative, transfers rights, title and obligations for the defense articles and services described in the attached memorandum, to the Ministry of Defence of the Government of Montenegro (hereinafter referred to as the Receiving Government) in accordance with relevant agreements.

The Ministry of Defense of the Receiving Government, represented by LTC Radovan Kostić, Acting General Director of Directorate for Logistics, hereby accepts from the United States Department of Defense representative the defense articles and services described in the attached Memorandum.

Following receipt, the Ministry of Defense of the Receiving Government will have rights to use the defense articles and services consistent with other relevant agreements and the Exchange of Notes referred to as No. 16/2007, May 4, 2007, and additional diplomatic note No. 146-17, May 16, 2017, on the basis of which the Receiving Government has accepted the obligations regarding use, disposition, and security of the defense articles and services described in the attached Memorandum.

The United States Government assumes no liability for loss, damage, or injury of any kind in connection with use or loss of the defense articles and services listed in the Memorandum.

## **Article 2**

Ministry of Defense of Montenegro, in order to implement the provisions from Article 1 of this Agreement, has the following obligations:

- a) Exemption of duty – All equipment donated under this Agreement shall be exempt from charges, customs duties, and taxes (VAT) as the United States Government accepts no responsibility for payment of customs duties, import taxes, and similar charges, recognizing the principle that sovereign governments do not impose such costs and requirements on sovereign counterparts.
- b) Reception of equipment – Ministry of Defense of Montenegro will ensure the transfer of relevant items after arrival at the port of debarkation. Import customs clearance procedure on behalf of the Ministry of Defense shall be executed by a company authorized by the Ministry of Defense of Montenegro, in accordance with the public procurement procedure of low value. Equipment listed in the Memorandum (attached) shall be permanently transferred to the Montenegrin Armed Forces.

## **Article 3**

All comments regarding the completeness and functional correctness of the donation of this Agreement, as well as all disputes that might arise during the implementation of this Agreement, will be settled through consultations and direct negotiations between the Participants.

## **Article 4**

This Agreement shall have no effect on any other agreement signed between the Participants.

This Agreement enters into force upon the date of signature of both Participants.

This document is signed in Podgorica in four original copies in the English language.

### **RECEPIENT**

**For the Ministry of  
Defense of Montenegro**

Acting General Director  
Directorate for Logistics  
LTC Radovan Kostić

### **DONOR**

**For the U.S. Embassy,  
Montenegro  
Military Group**

Chief, Military Group  
Commander Joseph T. Ballard  
U.S. Navy

## MEMORANDUM

SUBJECT: Equipment turnover of defense articles (10 USC Section 333) to the Montenegrin Ministry of Defense (cases PB-B-VSO, PB-B-VSP, PB-D-QMN)

1. The United States Government, through the U.S. Military Group, hereby transfer the below equipment to the Montenegrin Ministry of Defense. The authority for this transfer can be found in U.S. Code, Title 10, Section 407.
2. A list of the equipment being transferred to the Montenegrin Armed Forces is below. The total estimated cost of donated equipment is: \$4,482,614 USD.

### Case PB-B-VSO – Estimated \$1,165,836 USD

Item Description	Quantity	Estimated Unit Price (USD)	Total Estimated Price (USD)
IZLID 200P	5	\$6,946	\$3,4730
STEINER M830r BINOCULAR	6	\$1,012	\$6,072
Pocket Laser Range Finder	40	\$17,325	\$693,000
IZLID 200P	37	\$6,946	\$257,002
STEINER M830r BINOCULAR	36	\$1,012	\$36,432
SPARE PARTS	1	-	\$138,600

### Case PB-B-VSP – Estimated \$2,054,038 USD

Item Description	Quantity	Estimated Unit Price (USD)	Total Estimated Price (USD)
AN/PRC-117G Radio. COMSEC ACCT#860700	5	\$51,790	\$258,949
AN/PRC-160 Radio. COMSEC ACCT#860700	5	\$33,867	\$169,338
AN/PRC-163(V)1. COMSEC ACCT #860700	7	\$24,724	\$173,070
Tactical Key Loader. COMSEC ACCT #860700	1	\$4,346	\$4,346
Global Positioning System (GPS) wearable	7	\$1,100	\$7,701
Defense Advanced GPS Receiver (DAGR) 3. 7 with SAASM. COMSEC ACCT #860700	6	\$6,134	\$36,806
Communications Equipment (Non-US Inventory)	LOT	-	\$66,166
General Purpose ADP Equipment, Software, Supplies & Support Equipment	1	\$74	\$74
Power & Distribution Equipment (Non-US Inventory)	1	\$40,671	\$40,671
AN/PVS-31 Night Vision Device	6	\$10,331	\$61,987

SUPPORT EQUIPMENT, NVD	LOT	-	\$36,411
VS-17 Panel Marker	21	\$36	\$763
Spectacle, Laser Protective	42	\$78	\$3,269
General Supplies, Misc Items	LOT	-	\$4,899
2-WAY RADIO	6	\$455	\$2,728
Batteries and Charger	1	\$43,946	\$43,946
Communications Equipment (Non-US Inventory)	LOT	-	\$176,207
SUPPORT EQUIPMENT, NVD	6	\$152	\$910
General Supplies, Misc Items	LOT	-	\$611,748
Global Positioning System (GPS) wearable	8	\$1,099	\$8,795

**Case PB-B-QMN – Estimated \$1,262,740 USD**

Item Description	Quantity	Estimated Unit Price (USD)	Total Estimated Price (USD)
Tactical Network ROVER 2i (TNR2i) Kits	7	\$47,325	\$311,275
Components and accessories in support of the Tactical Network ROVER 2i (TNR2i)	LOT	-	\$104,671
Components and accessories in support of the Virtual Battlespace 4 (VBS4)	LOT	-	\$151,934
Virtual Battlespace 4 (VBS4)	LOT	-	\$123,00
Mission Planning, Tactical Assault Kit (TAK) Suite	LOT	-	\$400,000
RG-LV-AVS OCIE Kit through the Parts and Repairs Ordering System (PROS)	LOT	-	\$31,859

- These items will be transferred to the Montenegro Armed Forces per the Agreement on Donation signed by the Montenegrin Ministry of Defense and the U.S. Embassy. State Department and DoD representatives in country should keep copies of this Custody Transfer document.

Joseph T. Ballard  
Commander, U.S. Navy  
Chief, Military Group  
U.S. Embassy, Montenegro

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

OBRAZAC

<b>PREDLAGAČ PROPISA</b>	
<b>NAZIV PROPISA</b>	Sporazum o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Crna Gora, Kancelarije za odbrambenu saradnju (u daljem tekstu: Sporazum)
<b>1. Definisanje problema</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prihvatanjem Sporazuma unaprijediće se bilateralne saradnja iz oblasti obuke i izgradnje sposobnosti Vojske Crne Gore.</li> <li>- Predmetni Sporazum o donaciji zasniva se na prethodno prihvaćenim i potpisanim sporazumima i razmijenjenim notama, između SAD i Crne Gore (dokument broj 16/2007, od 04. 05. 2007. godine i dodatnom diplomatskom notom broj 146-17, od 16. 05. 2017. godine).</li> <li>- Nepotpisivanje Sporazuma prouzrokujeće zastoj u bilateralnoj saradnji iz oblasti obuke i izgradnji sposobnosti Vojske Crne Gore.</li> <li>- Ukoliko Sporazum ne bi bio prihvaćen, posljedica bi bila nemogućnost korišćenja usluga Vlade SAD iz oblasti obuke, donacije opreme i pomoći u izgradnji sposobnosti Vojske Crne Gore.</li> </ul>	
<b>2. Ciljevi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li> <li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potpisivanjem Sporazuma unaprijedila bi se obuka i dodatno bi se izgradili sposobnosti Vojske Crne Gore.</li> </ul> <p>Na ovaj način bili bi ispunjeni ciljevi prepoznati u Strategijskom pregledu odbrane, Dugoročnom planu razvoja odbrane i NATO ciljevima sposobnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentima koja prepoznaju aktivnosti u okviru NATO, odnosno sa obavezama Crne Gore koje proizilaze iz članstava u NATO i NATO ciljevima sposobnosti.</li> </ul>	
<b>3. Opcije</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).</li> <li>- Obrazložiti preferiranu opciju?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sporazum predstavlja predloženu opciju od strane Vlade SAD i uslov je za pružanje neophodne obuke i isporuku opreme iz oblasti obuke i izgradnje kapaciteta kopnenih snaga Vojske Crne Gore</li> </ul>	
<b>4. Analiza uticaja</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.</li> <li>- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).</li> <li>- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.</li> <li>- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.</li> <li>- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sporazum će regulisati prava i obaveze između potpisnika. Stvoriće se uslovi za korišćenje sistema i alata obuke Vlade SAD i opreme iz oblasti zemaljske kontrole za vazduhoplovnu podršku. Pozitivni uticaji su u oblasti izgradnje kapaciteta kopnenih snaga Vojske Crne Gore.</li> <li>- Nema negativnih uticaja.</li> <li>- Potpisivanje Sporazuma neće stvoriti troškove građanima i privredi.</li> <li>- Sporazum ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu niti utiče na tržišnu konkurenciju.</li> <li>- Ne postoje administrativna opterećenja ili biznis barijere.</li> </ul>	

#### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za implementaciju Sporazuma nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava imajući u vidu da se radi o donaciji od strane SAD.
- Iz implementaciju Sporazuma ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava.
- Nije predviđeno podzakonskih akata.
- Implementacijom Sporazuma neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.
- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore. Vrijednost donacije je prikazana u skladu sa cijenama koje je dostavio donator.
- Nijesu postojali problemi u obračunu finansijskih sredstava, s obzirom da je isto dostavio donator.
- Sporazum se tek upućuje na mišljenje u Ministarstvo finansija.
- Eventualne primjedbe ili sugestije će se naknadno uključiti, po dobijanju mišljenja od strane Ministarstva finansija.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Nije korišćena eksterna ekspertska podrška.
- Shodno potrebama MO i VCG, Sporazum je usaglašen sa Ambasdom Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarijom za odbrambenu saradnju u Podgorici.
- Tokom konsultacija, konstatovano je da je Kancelarija za odbrambenu saradnju u Sporazumu predložila tačan broj opreme i usluga koje odgovaraju inicijalnom zahtjevu MO i VCG.

#### 7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema potencijalnih prepreka za realizaciju obaveza iz Sporazuma.
- Generalštab VCG će pratiti stepen isporuke ugovorene opreme i usluga, radi ostvarivanja ciljeva tj. prijem opreme i obuke u upotrebi iste.
- Glavni indikatori, prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva, su kvantitativni i kvalitativni prijem opreme.
- Generalštab VCG biće zadužen za praćenje primjene odredaba Sporazuma.

Datum i mjesto

Podgorica, 29. 04. 2026. godine

Starješina:  
MINISTAR  
Dragan Krapović

